



Broj:03/1-1982/2-21

Podgorica, 04. mart 2021. godine

Uprava prihoda Crne Gore na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, sa sjedištem u Podgorici, Dalmatinska 188, donosi

R J E Š E N J E

Djelimično se usvaja zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice br. 133220 od 18.02.2021. godine, pa im se dozvoljava pristup informaciji - kopiji osnivačkih akata sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za doo "Bellatrix Yachting" Kotor.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od 7,45€ koje je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS dužna uplatiti u korist organa – Uprave prihoda Crne Gore na žiro račun br. 832-1146-57 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Ograničava se Mreži za afirmaciju nevladinog sektora - MANS pristup informaciji iz stava 1 ovog zahtjeva koji se odnosi na uvid i kopiranje podataka koji se odnose na jedinstveni matični broj, broj telefona i adresu fizičkih lica (direktora, osnivača, vlasnika...) dakle, na lične podatke propisane članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, podnijela je Upravi prihoda Crne Gore zahtjev br. 133220 dana 18.02.2021. godine, kojim je tražen pristup informacijama dostavom kopije osnivačkih akata sa registracionim promjenama i pratećom dokumentacijom za doo "Bellatrix Yachting" Kotor.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje tražene informacije pa nalazi da se pristup informaciji može omogućiti na način što će se kopija akata dostaviti na adresu Dalmatinska 188, Podgorica, uz ograničenje iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koja se odnose na brisanje ličnih podataka propisanih članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

S obzirom da predmetna informacija kojoj se pristup omogućava ima 105 stranica, a da se pristup omogućava dostavljanjem kopije, to se primjenom člana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da "podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne

Gore" i člana 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br. 66/16) kojim je propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici 0,05 €, određuje se naknada troškova postupka u ukupnom iznosu od 7,45€, od čega na ime kopiranja informacije 5,25 € i na ime dostavljanja informacije u iznosu od 2,20€.

Uvidom u sadržaj tražene informacije Uprava prihoda Crne Gore je utvrdila da dio iste opisan stavom 4 dispozitiva ovog rješenja sadrži podatke koji se odnose na jedinstveni matični broj fizičkih lica – JMBG (osnivača, vlasnika, direktora,...), adresu, broj telefona..., radi čije je zaštite članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Članom 9 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je propisano da su lični podaci sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Članom 2 stav 1 navedenog Zakona je propisano da se podaci o ličnosti mogu obrađivati za namjenu koja je određena zakonom ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obrađuju. Lični podaci se, u skladu sa stavom 2 ovog člana, ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

S obzirom na prirodu tražene informacije, organ nalazi da bi objelodanjivanje ove informacije predstavljalo kršenje pozitivnih propisa i proizvelo bi nepovjerenje poreskih obveznika prema organima državne uprave, konkretno prema Upravi prihoda Crne Gore, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa za objavljivanjem istih informacija.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja preko Uprave prihoda Crne Gore. Žalba se podnosi u dva primjerka.

Koordinator Uprave prihoda
po zaključku Vlade Crne Gore
broj 07-145/2 od 14. januara 2021. godine

Mr Miloško Spajić
Ministar finansija i socijalnog staranja

